

Claudi DANC

Au pied de la vague

Al pè de l'ondada



ML, 03/04/2016
Place San Telmo, Buenos Aires
Plaça San Telmo, Buenos Aires

« Alzheimer, dire lo nom, o gausar dire. » Atal comença lo primièr tèxt d'aqueste libre, plan polidament illustrat.

Tenèm aquí una meditacion amb d'accents poetics sus una interrogacion metafisica per acompanhar l'autor dins lo partatge de l'amor. Se compren lèu perquè es escrit en francés e en occitan. Foguèt redigit dins los cinquanta jorns. Es un crit del còr.

Atal dels mots qui dison la malautiá e sas constrenchas, lo quotidian novèl, l'equilibri d'unes còp trantalhant ara per ara, la revòlta e la consentida, la colèra e l'apasiment, lo temps complit, e los temps per venir.

Atal dels mots que dison la passion, l'amor, la tendresa dins l'intimitat dels moments ont fusionan los agaches escambiats e las careças esboçadas.

Atal dels mots que bastisson una esperança, que caminan cap a una forma de serenitat, que s'interrogan sus aquesta Preséncia, 'questa Fòrça qu'es totjorn malaisit de nomenar, que l'invocan d'unes còps...« Tu que siás Amor » !

Meditacion intima mas amb una portada universala sus la vida d'un coble, ièr, uèi e...deman passat !

'Queles mots son porgits dins una forma simpla, prigondament pertocanta que son tanben las nòstras vidas, los nòstres patiments e las nòstras esperanças atal retrobadas.

Bulletin de commanda

Format 16 x 24 – 56 paginas

Nom / Pichon nom :

Adreça :

C Postal Comuna :

Tel : Adreça electronica :

Comanda exemplar(s) de «Au pied de la vague - Al pè de l'ondada» de Claudí Danc

.....x 10 € =.....€.

Participacion als fraisses de pòrt.....1,90 € total =..... €

Chèc a l'òrdre de : IEO - Tarn — Adreçar a :

* Institut d'Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 carrièra de la Tòrca - 81120 Reialmont
Tél. 05 63 79 06 67 - ieo81@ieo-oc.org

* Cèrcle de Castras : Centre occitan del País Castrés - 6 carrièra del Consolat - 81100 Castras
Tél. 05 63 72 40 61 - azalais@wanadoo.fr

Claudi DANC

Au pied de la vague

Al pè de l'ondada



ML, 03/04/2016
Place San Telmo, Buenos Aires
Plaça San Telmo, Buenos Aires

« Alzheimer, dire le nom, tourner la page des non-dits ». Ainsi débute le premier texte de cet ouvrage, magnifiquement illustré.

C'est une méditation aux accents de poésie et d'interrogation métaphysique pour accompagner l'auteur dans le partage de l'amour. On comprendra très vite pourquoi il est écrit en français et en occitan. Il a été rédigé en cinquante jours. C'est un cri du cœur.

Ainsi des mots qui disent la maladie et ses contraintes, le quotidien nouveau, l'équilibre parfois vacillant au jour le jour, la révolte et le consentement, la colère et l'apaisement, le temps accompli et les temps à venir.

Ainsi des mots qui disent la passion, l'amour, la tendresse dans l'intime des instants où fusionnent les regards échangés et les caresses esquissées.

Ainsi des mots qui construisent une espérance, qui cheminent vers une forme de sérénité, qui s'interrogent sur cette Présence, cette Force qu'il est toujours difficile de nommer, qui l'invoquent parfois...« Toi qui es Amour » !

Méditation intime mais avec une portée universelle sur la vie d'un couple, hier, aujourd'hui et...après demain !

Ces mots sont offerts en une forme simple, extrêmement touchante car c'est aussi nos vies, nos souffrances et nos espérances que l'on retrouve.

Bulletin de commande Format 16 x 24 – 56 pages

Nom / Prénom :

Adresse:

C Postal Commune :.....

Tél : Adresse électronique :

Commande exemplaire(s) de «Au pied de la vague - Al pè de l'ondada » de Claudí Danc

..... x 10 € =..... €.

Participation aux frais de port 1,90 € total =..... €

Chèque à l'ordre de : IEO - Tarn — Envoyer à :

* Institut d'Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 rue de la Torque - 81120 Realmont

Tél. 05 63 79 06 67 - ieo81@ieo-oc.org

* Cercle de Castres : Centre occitan del País Castrés - 6 rue du Consulat - 81100 Castres

Tél. 05 63 72 40 61 - azalais@wanadoo.fr